

Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće Trebinje
Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik

Broj: 16/11/20

Dana, 07.07. 2020. godine.

Na osnovu člana 64. stav 1. tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) i člana 57. Statuta Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik, na Preporuku Komisije za javne nabavke broj: 15033/20 od 25.06.2020. godine u predmetu: „Nabavka ležajeva za potrebe preduzeća“ – putem otvorenog postupka – interni broj 58/20 objavljen na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-1-1-306-3-237/20 dana 12.05.2020. godine, Uprava Preduzeća na sjednici održanoj dana 06.07. 2020. godine donosi:

O D L U K A

**o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača u postupku javne nabavke:
„Nabavka ležajeva za potrebe preduzeća“ - LOT 2 Nabavka ležajeva za potrebe RJ TERMOELEKTRANA – putem
otvorenog postupka – interni broj 58/20**

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke broj: 15033/20 od 25.06.2020. godine u postupku: „Nabavka ležajeva za potrebe preduzeća“ LOT 2 Nabavka ležajeva za potrebe RJ TERMOELEKTRANA – putem otvorenog postupka – interni broj 58/20, te se Okvirni sporazum na period do 18 mjeseci i maksimalni finansijski iznos do 40.000,00 KM bez PDV-a dodjeljuje ponuđaču „TIMKO“ d.o.o. Brčko.

Član 2.

Prijedlog okvirnog sporazuma o nabavci dostaviće se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 15 dana, računajući od dana od kada su svi ponuđači obaviješteni o izboru najbolje ocjenjenog ponuđača.

Član 3.

U slučaju ulaganja žalbe na ovu Odluku, postupak će se obustaviti u skladu sa članom 101. Zakona o javnim nabavkama.

Član 4.

Ova Odluka će se objaviti na WEB stranici Ugovornog organa: www.riteugljevik.com, istovremeno sa upućivanjem obavještenja o postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama.

Član 5.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Pravna i Komercijalna služba Preduzeća.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali.

O B R A Z L O Ž E N J E

Postupak javne nabavke pokrenut je na osnovu Odluke Uprave Preduzeća o pokretanju postupka predmetne nabavke broj: 6612/20 od 20.03.2020. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost nabavke za LOT 2 Nabavka ležajeva za potrebe RJ TERMOELEKTRANA 40.000,00 KM bez PDV-a.

Obavještenje o nabavci objavljeno je na portalu javnih nabavki pod brojem 1276-1-1-306-3-237/20 dana 12.05.2020. godine.

Komisija za javne nabavke Mješovitog Holdinga „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće Trebinje - Zavisno preduzeće „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ A.D. Ugljevik imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća o imenovanju članova Komisije broj: 13048/20 od 08.06.2020. godine.

U postupku po Izvještaju je utvrđeno da je Komisija blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje i ocjenu ponude i o tome sačinila odgovarajući Zapisnik o radu Komisije broj: 15032/20 od 25.06.2020. godine u kojem je utvrđeno sljedeće:

„Do zakazanog roka za prijem ponuda do 08.06.2020. godine do 10,00 časova za predmetnu nabavku zaprimljene su ponude sledećih ponuđača:

- za **LOT 2 - Nabavka ležajeva za potrebe RJ TERMOELEKTRANA**

1. „VIG LAGER“ d.o.o. Brčko, zaprimljena 08.06.2020. u 08⁰⁵ časova, čija cijena ponude iznosi 852.375,91 KM bez uračunatog PDV-a,
2. „BEGPROM“ d.o.o. Kalesija, zaprimljena 08.06.2020. u 08⁵⁴ časova, čija cijena ponude iznosi 458.737,69 KM bez uračunatog PDV-a,
3. „TIMKO“ d.o.o. Brčko, zaprimljena 08.06.2020. u 09⁴⁵ časova, čija cijena ponude iznosi 819.596,89 KM bez uračunatog PDV-a.

(Prilog: Zapisnik sa otvaranja ponuda broj: 13134/20 od 08.06.2020. godine)

Prilikom otvaranja ponuda, Komisija za nabavke je pročitala naziv ponuđača, ukupno ponuđenu cijenu i eventualne popuste.

III - OCJENA PONUDA

Zatvoreni sastanak na temu ocjene i poređenja ponuda Komisija za nabavke je održala dana 25.06.2020. godine (prilog Zapisnik broj: 15032/20 od 25.06.2020. godine).

Nakon pregleda zaprimljenih ponuda Komisija za javnu nabavku konstatuje sljedeće:

ANALITIČKI PRIKAZ TRAŽENIH I DOSTAVLJENIH DOKUMENATA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐUJE POSTOJE LI RAZLOZI ELIMINICIJE PONUĐAČA

OBAVEZNI DOKUMENTI KOJE PONUDA MORA DA SADRŽI	Ponuđač 1 „VIG LAGER“ d.o.o. Brčko	Ponuđač 2 „BEGPROM“ d.o.o. Kalesija	Ponuđač 3 „TIMKO“ d.o.o. Brčko
Dokumentacija iz tačke 3.1.1 pod b) - zvanična uporedna lista	Nije dostavljena	Nije dostavljena	Dostavljena
Dokumentacija iz tačke 3.1.1 pod b) - zvanični proizvođački katalogi	Dostavljena - nije u skladu sa zahtjevom iz TD	Dostavljena - nije u skladu sa zahtjevom iz TD	Dostavljena
Dokumentacija iz tačke 3.1.1 pod c)	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Obrazac za dostavljanje ponude, Aneks 2	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za cijenu ponude, Aneks 3	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Obrazac za povjerljive informacije, Aneks 4	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potpisan i ovjeren Nacrt ugovora i okvirnog sporazuma Aneks 5	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Popis izvršenog ugovora- Aneks 6	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Potvrda o izvršenom ugovoru	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Ovjerena Izjava za član 45. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Izvod iz sudskog registra	Dostavljen	Dostavljen	Dostavljen
Izjava iz člana 47. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Potvrda poslovne banke ili druge finansijske institucije	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena
Ovjerena Izjava za član 52. ZJN	Dostavljena	Dostavljena	Dostavljena

Nakon pregleda ponuda Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača „TIMKO“ d.o.o. Brčko prihvatljiva za ugovorni organ, odnosno imenovani ponuđač je dostavio svu dokumentaciju zahtjevanu predmetnim tenderskim dokumentom.

Ponude ponuđača „VIG LAGER“ d.o.o. Brčko LOT 2 i „BEGPROM“ d.o.o. Kalesija za LOT 2 nisu prihvatljive za ugovorni organ.

Naime, gore navedene ponude nisu prihvatljive iz sljedećih razloga:

- za LOT 2 - Nabavka ležajeva za potrebe RJ TERMOELEKTRANA

- „VIG LAGER“ d.o.o. Brčko –

Tačkom 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije navedeno je:

b) Ponuđeni ležajevi mogu biti:

1. Od proizvođača SKF po oznakama kako je definisano u specifikaciji tenderskog dokumenta,
2. Ekvivalentni ležajevi drugih proizvođača.

U slučaju nudenja ekvivalenata, ponuđači su obavezni dostaviti zvaničnu uporednu listu ponuđenih ležajeva (dodatne oznake) sa listom ležajeva iz specifikacije (oznaka po SKF-u).

Nakon uvida u ponudu ponuđača „VIG LAGER“ d.o.o. Brčko utvrđeno je da ponuda ne sadrži dokaz iz tačke 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije, odnosno imenovani ponuđač nije dostavio zvaničnu uporednu listu ponuđenih ležajeva

(dodatne oznake) sa listom ležajeva iz specifikacije (oznaka po SKF-u). Naime, isti je bio u obavezi dostaviti navedenu dokumentaciju obzirom da je ponudio ekvivalent.

Nadalje, 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije navedeno je:

U slučaju nuđenja ekvivalenata, ponuđači su u obavezi dostaviti zvanične proizvođačke kataloge iz kojih je moguće utvrditi da li se ponuđeni ležajevi istih ili boljih tehničkih karakteristika u odnosu na definisane, a koje će biti upoređivane sa zvaničnim katalogom proizvođača SKF i to prema sljedećem:

- Oblik i konstrukcija
- Dimenzije
- Dinamička nosivost
- Statička nosivost
- Max dozvoljena brzina primjene ležaja za mast
- Max dozvoljena brzina primjene ležaja za ulje

Tačkom 6.3 i 6.3.1 predmetne tenderske dokumentacije navedeno je:

„Jezik i pismo ponude

6.3 Ponude i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

6.3.1 Izuzetno dio prpratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno prilaže i prevod učinjen i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača ili ovlaštene agencije za prevođenje za jezik sa kojeg je prevod izvršen.“

Uvidom u ponudu imenovanog ponuđača utvrđeno je da je ponuđen ekvivalent, te u skladu sa zahtjevom iz tačke 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije dostavljen katalog proizvođača FAG. Naime, pregledom kataloga utvrđeno je da dostavljeni katalog proizvođača „FAG“ nije napisan na jednom od službenih jezika u zvaničnoj upotrebi u BiH niti je za isti dostavljen prevod učinjen i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača ili ovlaštene agencije za prevođenje za jezik sa kojeg je prevod izvršen, a kako je zahtjevano tačkom 6.3.1 predmetne tenderske dokumentacije.

Slijedom navedenog, ponuda ponuđača „VIG LAGER“ d.o.o. Brčko nije prihvatljiva za LOT 2.

- „BEGPROM“ d.o.o. Kalesija –

Tačkom 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije navedeno je:

b) Ponuđeni ležajevi mogu biti:

1. Od proizvođača SKF po oznakama kako je definisano u specifikaciji tenderskog dokumenta,
2. Ekvivalentni ležajevi drugih proizvođača.

U slučaju nuđenja ekvivalenata, ponuđači su obavezni dostaviti zvaničnu uporednu listu ponuđenih ležajeva (dodatne oznake) sa listom ležajeva iz specifikacije (oznaka po SKF-u).

Nakon uvida u ponudu ponuđača „BEGPROM“ d.o.o. Kalesija utvrđeno je da ponuda ne sadrži dokaz iz tačke 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije, odnosno imenovani ponuđač nije dostavio zvaničnu uporednu listu ponuđenih ležajeva (dodatne oznake) sa listom ležajeva iz specifikacije (oznaka po SKF-u). Naime, isti je bio u obavezi dostaviti navedenu dokumentaciju obzirom da je ponudio ekvivalent.

Nadalje, 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije navedeno je:

U slučaju nuđenja ekvivalenata, ponuđači su u obavezi dostaviti zvanične proizvođačke kataloge iz kojih je moguće utvrditi da li se ponuđeni ležajevi istih ili boljih tehničkih karakteristika u odnosu na definisane, a koje će biti upoređivane sa zvaničnim katalogom proizvođača SKF i to prema sljedećem:

- Oblik i konstrukcija
- Dimenzije
- Dinamička nosivost
- Statička nosivost
- Max dozvoljena brzina primjene ležaja za mast
- Max dozvoljena brzina primjene ležaja za ulje

Tačkom 6.3 i 6.3.1 predmetne tenderske dokumentacije navedeno je:

„Jezik i pismo ponude

6.3 Ponude i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine.

6.3.1 Izuzetno dio prpratne dokumentacije (katalozi, brošure, i sl.) može biti i na drugom jeziku, ali u tom slučaju obavezno prilaže i prevod učinjen i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača ili ovlaštene agencije za prevođenje za jezik sa kojeg je prevod izvršen.“

Uvidom u ponudu imenovanog ponuđača utvrđeno je da je ponuđen ekvivalent, te u skladu sa zahtjevom iz tačke 3.1.1 pod b) predmetne tenderske dokumentacije dostavljen katalog proizvođača VTL. Naime, pregledom kataloga utvrđeno je da dostavljeni katalog proizvođača „VTL“ nije napisan na jednom od službenih jezika u zvaničnoj upotrebi u BiH niti je za isti dostavljen prevod

učinjen i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača ili ovlaštene agencije za prevođenje za jezik sa kojeg je prevod izvršen, a kako je zahtjevano tačkom 6.3.1 predmetne tenderske dokumentacije.

Slijedom navedenog, ponuda ponuđača „BEGPROM“ d.o.o. Kalesija nije prihvatljiva za LOT 2.

Tačkom 8.2 tenderskog dokumenta predviđeno je provođenje E-aukcije. Obzirom da je za predmetnu nabavku za LOT 2, prihvatljiva ponuda jednog ponuđača, u skladu sa Članom 3. stav 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije (Službeni glasnik BiH broj 66/16) E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona.

U postupku donošenja Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Komisija pravilno i potpuno izvršila ocjenu kvalifikovanosti ponuđača, te ocjenu prispjelih ponuda, u skladu sa kriterijumima iz tenderske dokumentacije.

U postupku ocjene provedenog postupka, Uprava Preduzeća nije našla razloge nepravilnosti niti propusta u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje Preporuke Komisije za javne nabavke.

Naime, u postupku je ocijenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila u skladu sa Zakonom, podzakonskim i internim aktima i tenderskim dokumentom.

Iz navedenih razloga, primjenom 64. stav 1. tačka b) BiH, te člana 57. Statuta MH „ERS“ MP a.d Trebinje – ZP „RiTE Ugljevik“ AD Ugljevik, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke. Žalba se izjavljuje Kancelariji za razmatranje žalbi, putem ugovornog organa u pisanoj formi direktno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Mješoviti Holding „ERS“ - MP a.d. Trebinje ZP „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“ a.d. Ugljevik, Ugljevik bb, 76330 Ugljevik. Žalba se podnosi u najmanje 3 (tri) primjerka.

V D Izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove
RADO PETRIČEVIĆ, dipl.ekon. _____

Izvršni direktor za korporativno upravljanje

ŽIKO KRUNIĆ, dipl.pravnik _____

Izvršni direktor za poslove proizvodnje i razvoja Rudnika

DRAGIŠA VIDAKOVIĆ, spec.maš. _____

Izvršni direktor za poslove proizvodnje Električne energije i razvoja Termoelektrane

MILUTIN TASOVAC, dipl.inž.el.teh. _____



Dr Čedomir Stojanović, dipl.inž.

y